

JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS
RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI
d.o.o. HERCEG NOVI
Broj 01-310/25
Herceg-Novi, 07.07.2025.g.



ZIREX-REVIZOR d.o.o.

Kotor

RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI" DOO

HERCEG NOVI

Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2024. godinu



ZIREX-REVIZOR d.o.o.

Njegoševa 170, Kotor, Crna Gora

RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI"

DOO

HERCEG NOVI

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH ISKAZA
ZA 2024. GODINU**

Kotor, jun 2025. godine

RADIO TELEVIZIJA "HERCEG NOVI" DOO HERCEG NOVI

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI

FINANSIJSKIH ISKAZA ZA 2024. GODINU

S A D R Ž A J

	Strana
IZJAVA RUKOVODSTVA	1
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA	2 - 4
FINANSIJSKI ISKAZI:	
BILANS STANJA	5-6
BILANS USPJEHA	7-8
ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU	9
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	10 – 23



Javni radio difuzni servis
Radio Televizija Herceg Novi, d.o.o.
Njegoševa bb, Herceg Novi
PIB: 02033429

www.radiohercegnovi.net
E-mail: jsradiohn@t-com.me
Tel: +382 31 350 150

ZIREX REVIZOR D.O.O.

Kotor

Herceg Novi, 27.06.2025

IZJAVA RUKOVODSTVA

Ova izjava se daje u vezi sa revizijom finansijskih iskaza JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi za godinu završenu 31. decembra 2024. godinu za svrhe izražavanja mišljenja o tome da li finansijski iskazi daju istinitu i objektivnu sliku finansijskog položaja JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi na dan 31. decembra 2024. godine, rezultata poslovanja završenu na taj dan, u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prihvatomo našu odgovornost za istinit i objektivan prikaz finansijskih iskaza u skladu sa računovodstvenim standardima i propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Prema našem najboljem saznanju i uvjerenju, potvrđujemo sledeće izjave:

- 1) Rukovodstvo i lica koja imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola, ili lica koja mogu imati materijalno značajan uticaj na finansijske iskaze, nisu bila uključena u nezakonite radnje;
- 2) Stavili smo vam na raspolaganje sve poslovne knjige i potkrepljujuću dokumentaciju za kalendarsku 2024.godinu;
- 3) U finansijskim iskazima nema materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja ili propusta;
- 4) Nije bilo neusklađenosti sa zahtjevima zakonodavnih i izvršnih organa koji bi, u slučaju njihovog nepoštovanja, mogle imati materijalno značajne efekte na finansijske iskaze;
- 5) Nemamo planova odnosno namjera u pogledu materijano značajne izmjene knjigovodstvenih vrijednosti sredstava ili izmjene klasifikacija sredstava ili obaveza prikazanih u finansijskim iskazima;
- 6) Ne planiramo da napustimo sadašnju osnovnu djelatnost JRDS RT HERCEG NOVI Herceg Novi;
- 7) Proknjižili smo ili objelodanili sve nastale kao i potencijalne obaveze.

Direktor



Šef računovodstva

M. Peleš

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
SAVJETU I RUKOVODSTVU JRDS RT HERCEG NOVI
HERCEG NOVI

Mišljenje

Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih iskaza JRDS RT HERCEG NOVI ,HERCEG NOVI, koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2024. godine i odgovarajući bilans uspjeha, za godinu koja se završava na taj dan.

Prema našem mišljenju , osim za efekte pitanja navedenih u dijelu našeg izvještaja *Osnove za mišljenje sa rezervom*, priloženi finansijski iskazi u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju realno i objektivno finansijsko stanje JRDS RT HERCEG NOVI , Herceg Novi , sa stanjem na dan 31.12.2024.godine, i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore

Osnove za mišljenje sa rezervom

U priloženim finansijskim iskazima nismo se mogli uvjeriti u realnost i objektivnost iskazanog kapitala u napomeni 14.1 u finansijskim iskazima, zbog nepostojanja vjerodostojne dokumentacije. Prikazani kapital u iznosu od **22.347 €** nije u skladu sa Statutom JRDS RT HERCEG NOVI, Herceg Novi i sa centralnim Registrom Privrednog suda u Podgorici.

Ovu reviziju finansijskih iskaza izvršili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Naše odgovornosti u skladu sa ovim standardima detaljnije su opisane u sekciji ovog izveštaja pod nazivom: *Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza*. Nezavisni smo od JRDS RT HERCEG NOVI u skladu sa kodeksom etike (IESBA kodeks) zajedno sa etičkim zahtjevima koji se odnose na reviziju finansijskih iskaza u Cmoj Gori i ispunili smo ostale etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA kodeksom. Smatramo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući, kao i da obezbijeđuju razumnu osnovu za naše mišljenje.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu skrećemo pažnju na napomenu 28. uz finansijske iskaze. Gubitak na dan 31.12.2024. godine iznosi (**61.898**) € . a sastoji se od dobitka u tekućoj godini u iznosu od **32.153** € i gubitak iz ranijih godina u iznosu od (**94.051**) €.

S druge strane kratkoročne obaveze iznose **93.673** € , a obrtna imovina **24.111** € . Kratkoročne obaveze su za **69.562** € veće od obrtne imovine . Sposobnost JRDS RT HERCEG NOVI ,Herceg Novi da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti . Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

Ključna revizorska pitanja

Ključna revizorska pitanja koja su bila na našem profesionalnom prosuđivanju od najvećeg značaja za reviziju finansijskih iskaza tekućeg perioda, ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cijelini i pri formirajući mišljenja o njima . i ne dajemo posebno mišljenje o tim pitanjima.

Odgovornost rukovodstva i lica zaduženih za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza

Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i istinito prikazivanje ovih finansijskih iskaza u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izještavanja i računovodstvenim propisima Crne Gore, kao i za one interne kontrole koje rukovodstvo odredi kao neophodne u pripremi finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške. U sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo Javnog emitera je odgovorno za procjenu sposobnosti da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti poslovanja, sa objelodanjivanjem, gde je to primjenjivo, činjenica koje se odnose na stalnost poslovanja i korišćenja ovog načela kao osnove fiansijskog izještavanja, osim ukoliko rukovodstvo ne namjerava da likvidira JRDS RT HERCEG Novi ili da obustavi njegovo poslovanje, ili ako nema mogućnost da poslovanje nastavi. Lica zadužena za sastavljanje i prezentaciju finansijskih iskaza su odgovorna za upravljanje u prezentaciji finansijskih iskaza i za nadgledanje procesa finansijskog izještavanja JRDS RT HERCEG Novi.

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza

Naš cilj je da steknemo razumnu osnovu za uvjerenje o tome da li finansijski iskazi u cjelini ne sadrže materijalno značajnu grešku, nastalu uslijed kriminalne radnje ili greške i da izdamo iskaz revizije koji sadrži naše mišljenje. Razumna osnova za uvjerenje pruža značajan nivo sigurnosti, ali ne garantuje da revizija sprovedena u skladu sa Međunarodnim standardima revizije može uvjek da pronađe materijalno značajnu grešku ukoliko ona postoji. Ovakvi propusti mogu nastati uslijed kriminalne radnje ili greške, i smatraju se materijalno značajnim, ukoliko pojedinačno ili ukupno, mogu da utiču na ekonomске odluke korisnika koje se donose zasnovano na informacijama sadržanim u finansijskim iskazima.

Kao dio revizije u skladu sa MSR, mi sprovodimo profesionalno rasudivanje i održavamo profesionalni skepticizam kroz proces revizije. Mi takođe:

- identifikujemo i procjenjujemo rizike od materijalno značajne greške u finansijskim iskazima, nastale uslijed kriminalne radnje ili greške, pripremamo i izvodimo revizijske procedure kao odgovor na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dovoljni i prikladni da obezbijede osnovu za naše mišljenje. Rizik od neidentifikovanja materijalno značajne greške uslijed kriminalne radnje je veći nego uslijed greške, jer kriminalna radnja može da uključuje falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešna tumačenja i zaobilazeњe internih kontrola.
- stičemo razumijevanje internih kontrola značajnih za reviziju kako bi pripremili revizijske procedure prikladne okolnostima, ali ne sa svrhom izražavanja mišljenja o sistemu internih kontrola društva.
- procjenjujemo adekvatnost usvojenih računovodstvenih politika i ispravnost računovodstvenih procjena od strane rukovodstva i sa njima povezanih objelodanjivanja.
- izvodimo zaključak o prikladnosti računovodstvenog sistema vođenog u skladu sa principom stalnosti poslovanja od strane rukovodstva. Takođe, na osnovu pribavljenih dokaza izvodimo zaključke o očuvanju načela stalnosti poslovanja i da li postoji njegova ugroženost. Ukoliko utvrdimo da postoji materijalno značajna nesigurnost u pogledu očuvanja ovog načела, obavezni smo da istaknemo u našem iskazu pripadajuća objelodanjivanja u finansijskim iskazima, ili, ako takva obelodanjivanja nisu prikladna, modifikujujemo naše mišljenje po tom osnovu. Naši zaključci se temelje na pribavljenim revizijskim dokazima do datuma našeg izveštaja, ali budući dogadjaji ili uslovi mogu uzrokovati nemogućnost Javnog emitera da nastavi svoje poslovanje u skladu sa načelom stalnosti.

Odgovornost revizora u reviziji finansijskih iskaza (nastavak)

- ocjenjujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih iskaza, uključujući i pripadajuća objelodanjivanja, kao i da li finansijski iskazi predstavljaju nastale transakcije i događaje na način koji ispunjava fer prezentaciju.
- komuniciramo sa licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, o planiranom obimu i vremenu vršenja revizije, kao i o značajnim nalazima revizije, uključujući značajne propuste u sistemu interne kontrole koje utvrdimo u toku revizije.
- takođe obezbijedujemo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo se pridržavali odgovarajućih etičkih zahteva u pogledu nezavisnosti, i sa njima komuniciramo sve odnose i činjenice koje bi mogle ugroziti našu nezavisnost, i gde je potrebno, potrebne mjere obezbijedenja nezavisnosti.

Ovlašćeni revizor

Zloković Božica dipl.ecc
Zloković Božica
(Licenca br. 051)

Kotor, 27.06.2025. godine



ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/
na dan 31.12.2024. godine

**BROJ
ISKAZA:**

1092780004

Popunjava pravno lice				
Matični broj	02033429	Šifra djelatnosti		6010
Popunjava	Sandra Jontes			

Naziv:	JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI
Sjedište:	Herceg Novi Njegoševa bb

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznosi - u EUR-	
				Tekuća godina	Predhodnja godina Kraće naziv:
1	2	3	4	5	6
AKTIVA					
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		29.216	30.000
023, 027 (dio)	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008		29.216	30.000
288	2. Postrojenja i oprema	010	3.1;5	29.216	30.000
10	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024	6	795	400
15	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		24.111	25.000
	I. ZALIHE (027 do 030)	026		2.293	-
202, 203, 209(dio)	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni djelovi, sitan inventar i auto gume)	027	7	524	-
200,209 (dio)	4. Dati avansi	030	8	1.769	1.000
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		17.929	11.000
21.22.osim 223	1. Potraživanja od kupaca	032	3.3; 9	15.339	11.000
	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033			-
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035		2.590	300
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036	10	39	30
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	11	2.462	-
21.22.osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038	12	89	-
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	3.4:13	3.889	1.800
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		54.122	43.985
PASIVA					
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101		-39.551	-71.704
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	14.1	22.347	22.347
	VI. NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		-61.898	-94.051
340	1. Nerasporedeni dobitak ranijih godina	112		-	138.483
341	2. Nerasporedeni dobitak tekuće godine	113	14.2	32.153	-
350	3. Gubitak ranijih godina	114	14.2	94.051	172.452
351	4. Gubitak tekuće godine	115		-	60.082
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		93.673	115.689
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		93.673	115.689

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napome na broj	Iznosi -u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina
					Kranje stanje
1	2	3	4	5	6
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	15	284	-
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	3.5;16	12.037	8.317
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		81.352	107.372
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	17	81.255	107.266
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140		-	9
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141	18	97	97
G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)		144		54.122	43.985

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Herceg
Novom,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Sandra Jontes

Dana, 31.03.2025.god.

Odgovorno lice

Gligo Tomanović



ISKAZ O REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01 do 31.12.2024 godine

BROJ ISKAZA:

109278/2024

Popunjava pravno lice			
Matični broj	02033429	Šifra djelatnosti	6010
Popunjava	Sandra Jontes		

Naziv	JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI
Sjedište:	Herceg Novi Njegoševa bb

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos-u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
60 i 61	1. Prihodi od prodaje - neto prihod	201	19	47.306	48.658
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204		670.354	483.860
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205	3.6;20	668.332	482.668
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206	3.6 ;21	2.022	1.192
50 i 51	5. Troškovi poslovanja (209+210+210a)	208		67.348	62.391
	a) Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala	209	3.7:22	8.484	11.859
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (amortizacija, rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210	3.9:23	44.911	37.262
540	Amortizacija	210a	24	13.953	13.270
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211		615.031	526.046
52 (dio)	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212	3.8:25	481.928	410.752
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		133.103	115.294
52 (dio)	1/ Troškovi poreza	214	3.8:25	48.851	21.635
52 (dio)	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215	3.8:25	76.103	84.764
52 (dio)	3/ Troškovi doprinosa	216	3.8:25	8.149	8.895
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	26	3.436	809
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204-208-211-217-220)	221		31.845	-56.728
	12. Vrijednosno usklajivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		-	-3.352
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		-	3.352
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	27	23	2
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240	27	23	2
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		-23	-3.354
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		31.822	-60.082

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos-u EUR-	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		31.822	-60.082
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245		-331	-
721	1. Tekući porez na dobit	246			-
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		-331	-
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		32.153	-60.082
	IX. NETO SVEOBUVATNI REZULTAT (248-259)	260		32.153	-60.082

Obrazac uskladen sa članom 4. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Herceg Novom,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana, 31.03.2025.god.

Sandra Jontes

Odgovorno lice
Gligo Tomanović



ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01.01. do 31.12.2024 godine

Popunjava pravno lice	02033429	Šifra djelatnosti	6010
Matični broj			
Popunjava	Sandra Jones		
Nizvod Sjedište	JAVNI RADIODIFUZNI SERVIS RADIOTELEVIZIJA HERCEG NOVI D.O.O. HERCEG NOVI Herceg Novi		

Red red. red. red. red.	OPIS	Red br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red br.	Ostali kapital (zn. 309)	Red br.	Neupla- ćeni upisani kapital (grupa 31)	Red br.	Emisi- ona prem- ija (zn. 320)	Red br.	Reserve (zn. 321, 322)	Red. br.	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Red. br.	Neraspo- redena dolnit (grupa 34)	Red. br.	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkuplje- ne sposive-ne akcije i udjeli (zn. 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5 +6+7+8 +9+10)		
1.	Stanje na dan 01.01.2023. godin	401	22.347	410	0	419	0	428	0	437	0	446	0	455	138.483	464	232.534	473	0	482	-71.704		
2.	Efekti retroiktivne ispравke materijalno značajnih gresaka i promjena računovodstvenih politika	402	0	411		420		429		438		447	0	456	0	465	0	474	483	0			
3.	Korigovano početno stanje na dan 1.1.2023. godine (r.br. 1+2)	403	22.347	412	0	421	0	430	0	439	0	448	0	457	138.483	466	232.534	475	0	484	-71.704		
4.	Neto promjene u 2023. godini	404	0	413		422		431		440		449		458	-138.483	467	-138.483	476		485	0		
5.	Stanje na dan 31.12.2023. godine (r.br. 3+4)	405	22.347	414		423		432		441		450	0	459	468	94.051	477		486	-71.704			
6.	Efekti retroiktivne ispравke materijalno značajnih gresaka i promjena računovodstvenih politika	406	0	415		424		433		442		451		460	469	0	478	487	0				
7.	Korigovano početno stanje na dan 2024. godine (r.br. 5+6)	407	22.347	416	0	425	0	434	0	443	0	452	0	461	0	470	94.051	479	0	488	-71.704		
8.	Neto promjene u 2024. godini	408	0	417		426		435		444		453		462	32.153	471	480		489	32.153			
9.	Stanje na dan 31.12. 2024. godine (r.br. 7+8)	409	22.347	418	0	427	0	436	0	445	0	454	0	463	32.153	472	94.051	481	0	490	-39.551		

Obrasci uskladeni sa članom 4. Zakona o računovodstvu (Sl. list CG- broj 052/16) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VJEĆA
U Herceg Novom Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza
Dana, 31.03.2025. god.

Sandra Jones
Gligor Romanović



JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

1. OPŠTI PODACI I DJELATNOST

14.02.2002. godine u u Centralnom registru privrednih subjekata (CRPS) u Podgorici je registrovano Javno preduzeće »Informativni centar radio Herceg Novi pod registarskim brojem 8002644 i matičnim brojem 02033429. Javni radio difuzni servis »RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI« DOO Herceg Novi (u daljem tekstu Društvo) registrovano je u CRPS-u u Podgorici 29. marta 2016. godine pod registarskim brojem 5-0757852 005 i matičnim brojem 02033429, tj. matičnim brojem Javnog servisa »Informativni centar radio Herceg Novi« Herceg Novi. U Centralnom registru Privrednih-subjekata u Podgorici izvršena je 30.04.2020. godine, registracijom promjene podataka, pod registarskim brojem 5-0757852 /010.
Posljednja promjena izvršena je 07.07.2022.godine pod registarskim brojem 5-0757852 /012 pod nazivom Javni Radio Difuzni Servis Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. Herceg Novi

Šifra osnovne djelatnosti: 6010;
Naziv osnovne djelatnosti: Emitovanje radio programa;
Matični broj: 02033429;
Poreski identifikacioni broj: 02033429;
PDV Registracioni broj 90/31-00308-8;
Osnivač i 100% o vlasnik Društva je Opština Herceg Novi.

Društvo ima dvije poslovne i organizacione jedinice: »Radio Herceg Novi i portal« i »Televizija Herceg Novi«. Ovo Društvo obavlja djelatnost lokalnog javnog emitera na osnovu odobrenja za emitovanje opšteg radijskog programa „Radio Herceg Novi“ koje je 04.03.2013. godine izdala Agencija za elektronske medije i Izmjene ovog odobrenja od 21.11.2018. godine. Društvo je 12.07.2019. godine od Agencije za elektronske medije dobilo i odobrenje za emitovanje opšteg televizijskog programa »Televizija Herceg Novi«,
Prosječan broj zaposlenih u Društvu u 2024. je 37 zaposlenih (2023. - 35 zaposlenih).
Članovi Savjeta i Direktor Društva su:

Ime i prezime	Pozicija
Jasmina Lepović	Predsjednik Savjeta
Nenad Šerović	Član Savjeta
Dušan Tadić	Član Savjeta
Bojana Miljević	Član Savjeta
Tatjana Krstajić	Član Savjeta

mr. Gligo Tomanović Izvršni direktor

Odgovorna lica za sastavljanje finansijskih iskaza su:

mr. Gligo Tomanović Izvršni direktor i
Sandra Jontes. Agencija Jontes d.o.o. Herceg Novi
Finansijsko računovodstvo odvija se preko softvera za obradu podataka i obuhvata elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promjena. Glavna knjiga finansijskog računovodstva vodi se u agenciji za pružanje računovodstvenih usluga „Jontes“ d.o.o Herceg Novi.
U skladu sa članom 5. Zakona o računovodstvu ("Službeni list CG", br.52/16). Društvo je razvrstano u malo pravno lice. Obaveza za vršenje revizije finansijskih iskaza za javne emitire propisana je u čl.80 Zakona o elektronskim medijima.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA I UPOREDNI PODACI

2.1. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH ISKAZA

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI je sastavio finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore (Sl. List RCG br.155/2022, od 30.12.2022) Zakon o reviziji Sl. List CG 1/2017 od 09.01.2017) koji zahtijeva da finansijski iskazi budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Crne Gore.

2.2. UPOREDNI PODACI

Uporedni podaci za 2023.godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2024.godinu.

2.3. KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumjeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.

3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja finansijskih iskaza za 2024. godinu su sljedeće:

3.1. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti. Nekretnine, postrojenja i oprema proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme od tržišne vrijednosti, svodenje na fer vrijednost vrši se procijenjivanjem u skladu sa načelima procijenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Nabavke nekretnina, postrojenja i opreme evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

Alat i inventar rasporeduju se u nekretnine, postrojenja i opremu, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulativno otpisuju.

Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje nekretnina, postrojenja i opreme knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otudenih i rashodovanih nekretnina, postrojenja i opreme se nadoknađuje na teret vanrednih odnosno ostali rashoda.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

3.2. AMORTIZACIJA

Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme obračunava se za svaku nekretninu, postrojenje i opremu pojedinačno tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku predviđenog vijeka upotrebe. Amortizacija se obračunava počevši od narednog mjeseca za novonabavljene nekretnine, postrojenja i opremu, odnosno obračunom na vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme, utvrđenu krajem prethodne godine.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI primjenjuje proporcionalni metod obračuna amortizacije korišćenjem slijedeće stope amortizacije u 2024. godini :

Kompjuterska Oprema	Od 20% do 25%
---------------------	---------------

3.3. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, primjenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prвobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća да ће kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja više od 90 dana od datuma dospjeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrijednost potraživanja. Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i sadašnje vrijednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos troška se priznaje u bilansu uspjeha u okviru ostalih rashoda. Kada je potraživanje od kupca nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja od kupaca. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru ostalih prihoda.

3.4. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prвobitnim rokom dospjeća do tri mjeseca ili kraće i prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.

3.5. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju prema amortizovanoj vrijednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG Novi
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

3.6. PRIZNAVANJE PRIHODA

Prihod čini poštenu vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje usluga u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva. Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmjeriti, kada je vjerovatno da će u budućnosti Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti Društva ako su oni predviđeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano mjerljivim sve dok se ne riješe sve potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procjene Društvo zasniva na rezultatima iz prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.

3.7. UTROŠENE SIROVINE I POTROŠNI MATERIJAL U TOKU PERIODA

Utrošene sirovine i potrošni materijal iskazuju se u okviru rashoda obračunskog perioda ukoliko se odnose na taj obračunski period bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja. Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost robe kao i direktni zavisni troškovi nabavke kao što su pripadajući troškovi carine, špedicije, transporta i slično. Troškove potrošnog materija čine: troškovi goriva i energije, troškovi materijala za tekuće održavanje osnovnih sredstava, troškovi kancelarijskog materijala, kao i troškovi ostalog materijala.

3.8. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Troškovi zaposlenih obuhvataju troškove zarada i naknada zarada u bruto iznosu, odnosno neto iznosi zarada i naknada uvećavaju se za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ostali troškovi zaposlenih (naknade troškova prevoza, naknade za ishranu u toku rada, ostale naknade zaposlenima) se uračunavaju u rashode u neto iznosu.

3.9. OSTALI POSLOVNI RASHODI

Ostali poslovni rashodi obuhvataju sve rashode, osim rashoda kupljene robe, potrošnog materijala, troškova zaposlenih, amortizacije i troškova finansiranja, koji su nastali u okviru obračunskog perioda, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

3.10. NETO FINANSIJSKI TROŠAK

Neto finansijski trošak predstavlja razliku između finansijskih prihoda i finansijskih rashoda nastalih u obračunskom periodu, bez obzira na vrijeme njihovog plaćanja.

Finansijski prihodi obuhvataju prihode od kamata po osnovu novčanih depozita u bankama, kamate iz dužničko-poverilačkih odnosa, prihode od dividendi i ostale finansijske prihode obračunate do datuma bilansa stanja.

Finansijski rashodi obuhvataju rashode kamata po kratkoročnim bankarskim kreditima i ostale finansijske rashode obračunate do datuma bilansa stanja.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG Novi
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

4. POREZ NA DOBIT

Porez na dobit se obračunava i plaća u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica (“Sl. list RCG”, br. 65/01 i 80/04,40/08..61/13, 55/16 i 146/21).

Stope poreza na iznos oporezive dobiti iznose:

- 1) do 100.000,00 eura 9%;
- 2) od 100.000,01 eura do 1.500.000,00 eura: 9.000,00 eura +12% na iznos preko 100.000,01 eura;
- 3) preko 1.500.000,01 eura: 177.000,00 eura +15% na iznos preko 1.500.000,01 eura

Oporeziva dobit se utvrđuje po propisanom postupku poreskog bilansiranja predviđenim Zakonom o porezuna dobit, tako da se pojedini prihodi i rashodi iskazani u Bilansu uspjeha svode na poreski priznate iznose.

Gubici iz tekućeg obračunskog perioda, iskazani u poreskom bilansu, mogu se prenijeti na račun dobitaka iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

BILANS STANJA

5. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Pregled stanja i promjena na nekretninama, postrojenjima i opremi je prikazan slijedećom tabelom:

	(Iznosi u EUR)	
	Oprema	Ukupno
Nabavna vrijednost		
Stanje na dan 01.01.2024. god.	65.580	65.580
Nove Nabavke	12.711	12.711
Prodaja/Otpis	(479)	(479)
Stanje 31. decembra 2024. godine	77.812	77.812
Ispravka vrijednosti		
Stanje na dan 01.01.2024. god	34.947	34.947
Amortizacija za 2024. godinu	13.953	13.953
Rashod i otpis	(304)	(304)
Stanje 31.decembra 2024. godine	48.596	48.596
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2024. godine	29.216	29.216
Neotpisana vrijednost na dan 31. decembar 2023 godine	30.633	30.633

6. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA

Odložena poreska sredstva na dan 31.12.2024.godine iznose **795 €**. (U 2023.godini **464 €**).

7. ZALIHE MATERIJALA (MATERIJAL ZA IZRADU, REZERVNI DJELOVI, SITAN INVENTAR I AUTO GUME)

Zalihe materijala na dan 31.12.2024. godine iznose **524 €** a odnosi se na sitan inventar.

8. DATI AVANSI

Dati avansi na dan 31.12.2024. godine iznose **1.769 €**, a odnose se na sljedeće date avanse:

(Iznosi u EUR)
31.decembar
2024.

AVITEH Audio Vido Tehnologija doo Zagreb	769
Agencija za audiovizuelne medijske usluge	1.000
Ukupno	1.769

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

9. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Kupci u zemlji	18.149	11.224
Kupci u inostranstvu	-	-176
Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca	-2.810	-
Ukupno	15.339	11.048

9.1. Od ukupnog salda kupaca na dan 31.12.2024.godine koji iznosi **18.149 €**, **69,52 %** se odnosi na slijedeće kupce:

Kupac	(Iznosi u €) 31.decembar 2024.
Destiny doo, Herceg Novi	1.827
HRC doo, Nikšić	1.319
Implemenia doo, Herceg Novi	1.251
JUK Herceg Fest, Herceg Novi	1.617
Parking Servis Herceg Novi d.o.o.,	1.859
Sky doors doo, Budva	1.631
Universal Media doo, Podgorica	1.418
Krušo d.o.o, Herceg Novi	982
Konjički Klub Aryen 2020 doo, HN	714
	12.618
Ostali	5.531
Ukupno	18.149

10. POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT

Potraživanja za više plaćen porez na dobit na dan 31.12.2024.godine iznosi **39 €** (u 2023.godini **39 €**).

11. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST

Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost na dan 31.12.2024.godine iznose **2.462 €**. (u 2023.godini **(1) €**).

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG Novi
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

12. OSTALA NEPOMENUTA POTRAŽIVANJA

Ostala nepomenuta potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose **89 €**, a odnose se na potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa u iznosu od **89 €** i ostalih potraživanja u odnosu od **1 €**.

13. GOTOVINA NA RAČUNIMA

(Iznosi u €)

	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Žiro račun	1.400	204
Blagajna	696	235
Devizni račun	1.793	1.363
Ukupno	<u>3.889</u>	<u>1.802</u>

Sredstva su potvrđena izvodima sa žiro računa poslovnih banaka, popisom novčanih sredstava i blagajničkim dnevnicima.

14. OSNOVNI KAPITAL

14.1. KAPITAL

Osnovni kapital na dan 31.12.2024.godine iznosi **22.347 €**, a predstavlja osnivački kapital Skupštine Opštine Herceg Novi.(U 2023.godini **22.347 €**).

U Centralnom Registru Privrednog suda u Podgorici na dan 31.12.2024.godine , ne postoji registrovan ovaj iznos kapitala JRDS RT Herceg Novi. U Statutu JRDS RT Herceg Novi, ne pominje se kapital JRDS RT Herceg Novi.

S obzirom da nijesmo dobili vjerodostojnu dokumentaciju za iskazan iznos osnovnog kapitala od **22.347 €**, nismo se mogli uvjeriti u istinitost i objektivnost bilansne pozicije kapitala.

14.2. NERASPOREĐENA DOBIT/GUBITAK

Gubitak na dan 31.12.2024. godine iznosi **(61.898) €**,a sastoji se od dobitka u tekućoj godini u iznosu od **32.153 €**, gubitak iz ranijih godina u iznosu od **(94.051) €**.

15. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE

Primljeni avansi na dan 31.12.2024. godine iznose **284 €**, a odnose se na primljeni avans od CCTV News Content Co Ltd Haidian District u iznosu od **176 €**, dok se na ostale avanse odnosi **108 €**.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

16. OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

Obaveze prema dobavljačima iznose:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024	31.decembar 2023.
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	12.437	9.168
Dobavljači u inostranstvu	(400)	(851)
Ukupno	12.037	8.317

Od ukupnog salda dobavljača na dan 31.12.2024.godine koji iznosi **12.037 €**, iznos od **10.323 €** tj. **85,78%** odnosi se na sljedećih jedanaest dobavljača

	31.decembar 2024.
Dobavljač	
1 Destiny d.o.o. Herceg Novi	1.982
2 PAM CG- NVO, Ppdgorica	2.675
3 Proboka doo	940
4 Troters Indipendent trade	475
5 Katunjanin	340
6 Hard Discount Lakovic doo	340
7 Agencija za parking Herceg Novi	800
8 Parking servis Herceg Novi	1.832
9 Komunalno stambeno	347
10 Vitapur	290
11 Primato	300
	10.321
Ostalo	1.716
Ukupni iznos	12.037

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

17. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE

Ostale kratkoročne obaveze i mogu se prikazati kako slijedi:

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Obaveze za porez na dohodak fizičkih lica	18.700	15.735
Obaveze za doprinose na zarade	23.979	43.094
Obaveze za neto zarade	431	13.706
Obaveze prema članovima Upravnog odbora	1.907	550
Obaveze za doprinose na teret poslodavca	23.949	23.775
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po	5.629	-
Obaveze prema zaposlenima	6.660	10.406
Ukupno	81.255	107.266

Prosječan broj zaposlenih radnika u 2024.godini iznosio je 37.
Neto LD, doprinosi i porezi nisu isplaćeni za 12-ti mjesec 2024.godine.

18. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DOBIT

Obaveze po osnovu poreza na dobit na dan 31.12.2024.godine iznose **97 €**. (U 2023. godini **97 €**)

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

BILANS USPJEHA

19. POSLOVNI PRIHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Prihodi od usluga marketinga	47.306	48.658
Ukupno	47.306	48.658

20. OSTALI PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Prihodi od dotacije Opštine	667.959	469.718
Ostali poslovni prihodi	373	12.950
Ukupno	668.332	482.668

21. OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA

Ostali prihodi iz poslovanja na dan 31.12.2024. godine iznose **2.022 €**, a odnosi se na prihode od smanjenja obaveza u iznosu od 1.634 € i od prihoda, ispravke grešaka iz ranijih godina u iznosu od 388 (U 2023. godini **1.192 €**)

22. TROŠKOVI MATERIJALA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi materijala	(5.839)	(9.466)
Troškovi goriva	(2.645)	(2.393)
Ukupno	(8.484)	(11.859)

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

23. OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJAVNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi proizvodnih usluga		
Troškovi transportnih usluga	(8.738)	(4.685)
Troškovi usluge održavanja	(1.473)	(566)
Troškovi zakupa	(1.157)	(6.500)
Troškovi ostalih usluga	(5.497)	(7.673)
Troškovi propagande	(770)	-
	(17.635)	(19.424)
Nematerjalni troškovi		
Troškovi neproizvodnih usluga	(16.006)	(11.994)
Troškovi reprezentacije	(1.165)	(2.044)
Troškovi premije osiguranja	(680)	(709)
Troškovi platnog prometa	(1.948)	(1.100)
Ostali nematerijalni troškovi	(274)	(60)
Troškovi poreza	(7.203)	(1.931)
Troškovi amortizacije	(27.276)	(17.838)
Ukupno	(44.911)	(37.262)

24. AMORTIZACIJA

Amortizacija na dan 31.12.2024.godine iznosi **13.953 €**. (U 2023. godini **13.270 €**)

25. TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Troškovi neto zarada i naknada zarada	(481.928)	(410.752)
Troškovi poreza	(48.851)	(21.635)
Troškovi doprinosa za penzije	(76.103)	(84.764)
Troškovi doprinosa	(8.149)	(8.895)
Ukupno	(615.031)	(526.046)

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG NOVI
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

26. OSTALI RASHODI IZ POSLOVANJA

	(Iznosi u €)	
	31.decembar 2024.	31.decembar 2023.
Rashodi iz ranijeg perioda	(2.986)	(809)
Rashodi (efekti) promjene računovodstvenih politika	(450)	-
Ukupno	(3.436)	(809)

**27. RASHODI PO OSNOVU KAMATA, KURSNIH RAZLIKA I DRUGIH
EFEKATA UGOVORENE ZAŠTITE**

Rashodi po osnovu kamata , kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite na dan 31.12.2024. godine iznose **23 €**. (U 2023. godini **2 €**).

28. NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA

Gubitak na dan 31.12.2024. godine iznosi **(61.898) €**, a sastoji se od dobitka u tekućoj godini u iznosu od **32.153 €** i gubitak iz ranijih godina u iznosu od **(94.051) €**. S druge strane kratkoročne obaveze iznose **93.673 €**, a obrtna imovina **24.111 €**. Kratkoročne obaveze su za **69.562 €** veće od obrtne imovine . Sposobnost JRDS RT HERCEG NOVI ,Herceg Novi da nastavi sa daljim poslovanjem prije svega zavisi od mogućnosti restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti . Nedostatak obrtnog kapitala može s jedne strane prouzrokovati smanjen obim poslovanja, a s druge strane povećati rizik nesolventnosti.

29. SUDSKI SPOROVI

Na dan 31.12.2024. godine ne postoje sudske sporove koji se vode protiv Društva, niti Društvo vodi sporove protiv trećih lica.

JRDS RT HERCEG NOVI HERCEG Novi
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE
31. DECEMBAR 2024. GODINE

30. DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA

Javni radio difuzni servis »RADIO TELEVIZIJA HERCEG NOVI« DOO Herceg Novi ocjenjuje da nema značajnih događaja nakon datuma izyještavanja koji bi uticali na finansijske iskaze Društva za 2024. godinu ili zahtjevali posebno objelodanjivanje ili korekcije.

U Herceg Novom, 31.03.2025. godine

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskih
iskaza

Sandra Jontes

Sandra Jontes

Izvršni direktor

Gligo Tomanović



Mišljenje revizora – strane 2, 3 i 4.